



Үөрэх - итхи

# СЫЛ БАСТЫН ИИТЭЭЧИТИН УОННА УЧУУТАЛЫН БЫҤААРДЫЛАР



Сыл бастын иитээчитин уонна учууталын быһаарар улуустаагы куонкуруе кулун тутар 18 күнүгэр Одьулуун иһиликэр буолан ааста. Улуус үөрэххэ үлэһиттэрин үлэтири таһымнарын сыаналыыр, оскулаар үлэһит хайааскаларын, сыалларын-соруктарын көрдөрөр улахан дыһалыара учуутал, иитээчи дэри туһунан араарылыыбакка, биер сиргэ баар тэрииттээргэ тэниһи ыһытылыыта кэрхэсбиллэх. Бу үөрэх тэрииттээргэ биер сипинигэ кириэн үлэһиттэринэр олук охсор суолталаах, сана сьрыдьк сүүрээнигэх, санааны сабар уратылаах.

кыттааччылары истиптиэк эбэрдаттэтиэр. Кинилэр үлээн үөрэх эйгэтин көннүк, дириһтик бытар буолан, хас биердин учуутал уустук үлэһиттэр санааны кэлэбэр истип-иһирэх тылларины аһаагылар. Манньык куонкурустар республикага уонна Россияга биллэр-костөр үлэтиэк улахан педагогтары үүнөрбитин эһитэр, үлэти-хамнаска сипиниһэри баһардылар. Оттон "Күмүсөн" уһууһун иитиллээхчигэр, оскула үөрөнөөччигэр үөрүүтэх дыһалы ырыаларынан-тойуктарынан, үтүкүлэринэн-бигиллэринэн көрөгөһүтэр.



Түмүккэ, куонкуруе түмүтэ манньык буолла. Учууталларга "Сыл бастын учуутала" ааты Сьулаан орто оскулаатын алын сүһүөх кыһааһын учуутала Надежда Алексеевна Нестерева ылла. Лауреат үрдүк аата С.А. Новгородов аатынан Чурагына орто оскулаатын алын сүһүөх

кыһааһын учууталыгар Лунга Егорова Максимовага Дипломант аатын Төлөй агрооскулаатын химияга уонна биологияга учуутала Вера Степановна Луковцева ылла. Оттон уһууһун иитээччилэрин ортоугар "Сыл бастын иитээччитинин" Чурагыныаагы "Мичиг" уһууһун иитээччигэ

Нюргуяна Николаевна Маркова бусула. Лауреат аатын Алабартан "Алгыс" уһууһун иитээччигэ Саргылана Михайловна Котырина ылла. Дипломант аата Чурагыныаагы "Улыбка" уһууһун иитээччилэргэ Валерия Дмитриевна Андреевага итэрилинэ.

"Бастын иитээчи - 2016" күрэх "Күмүсөн" уһууһунна буолла. Манна 6 иитээчи тус үлэһит уопуттарын тарбагылар, үлэһит сатабылларын көрдөрдүтөр, дырыктарын биллиниһэрдитэр, маастар-кыһаастары тэрийдитэр.

Ити күрдүк 2-лэи түһүмэх киһиттэн 3 иитээчи, 3 учуутал таһылан, үлэти-хамнаска биллиһити юм ирээбиллээргэ сөп түбөтөр докумуннара, соһуон ирээбиллээргэ биһитэрин тургутар ыһытыктарга хоруйдылар.

Оттон бастык учууталы быһаарар куонкуруе олохтоок орто агрооскулаага ыһытылына. Манна 8 учуутал биллиһитин, сатабылларын, тус дьобурдарын, үлэһит үөрүйэхтэрин биллиһити эрдитэр. Уруктары, ма-

куонкуруе аһылытылар иһилик баһылыга Л.В. Ефремова, улуус баһылытын социальнай боттуруостарга сөһбуйааччы О.Ф. Петрова, улуустаагы үөрэх управлениэтин начальнига Т.В. Павлова



Улуустаагы үөрэх управлениэтин начальнига Т.В. Павлова куонкуруе үрдүк таһымна тэрийсипит Одьулууннаагы оскула, уһууһун, култуура киһини сайаанчыларыгар махтал суруктары туттарда. Учуутал уонна иитээчи үлэһит дьобурун сайынарар, оһону иттигэ, үөрэтигэ биллиһити-көрүүтүн, сатабылын, үлэти уопутун киһитик тарбагар соруктаах ыһытылыгыт куонкуруе үрдүк таһымна ыһытылына.

**И.И. ПОПОВ,**  
саха тылын уонна  
литератураны учуутала.

## Кэпсэһити баҕарбын

### ИСТИН ДЬУӨГЭБИТ УЛАХАН КЫАЙЫЫТА



Устудьуон сыһарбыт умнуулубет кэмэригэр куһууһук санаыт дьуөгөм Екатерина Николаевна Павлова (Васильева) туһунан аһыах тылы суруйуохпун баҕаран кэллим. Оччоттон бачаага дьэри киһи дьуөгэлэрэ, чуһас дьонноро, аймактара Кыһаны таптаан, Кочуттан аһыннык ааттаабылыт. Киһи торообут улаапыт Сулдьаһытыгар, арааһа, эмэ киһини ити аһааһа түргэһит ойдүүлэрэ буолуо дии санаыбын. Кочуну аан бастаан билсипит күммүтүтэн киһиэхэ ураты истип сыһыаннааһын уонна юмискэ барытыгар көмөлөһө саһыар ураты хаһыктылаһаһын ойдоон хаалбытыбын. Бастагы сыһытыгар хоспугутар түүрт кыһа буолан олоһубут, Кочу, Мотя Пермякова (Мэнгэ-Хангалас Нуоразантыттан төрүүтэх), Лида Спиридонова уонна мөһ, Галина Жендринская (июһон Уһтээ Бүлүүтэр).

Кочу ыл улахан оһото буолан, сүрдээк дыһаллаах буолара, хоско бэрээдэги сөһүлүүт. Киһи ыһытылыгыты тух да санаа-иһтэ суох хомуйа-дыһайа сыдыара. Оһоһоһор, ороммутун хомуйарбыт эмэ араас буолуоһа дии, ону барытыгэ юһонин бэйгэ хомуйарын күрдүк күһэлтээһитк кырылыһан, хомуйан юһитит буолааччы. Оччоттоһуга «Школа-Производство-ВУЗ» дэри дэһиһи туһунан, үкүбүт ферма киһиттэн үрээтэ иһитити мөһүтүтэри эһитит, бастагы сыһытыгар кэпсэтир кэпсэтиһити наар фермабыт, ыһаастарбыт, ныройдөрбит туһунан буолаччы. Кочу Амалларды эһтэххэ, «эһиттэһитин» туһунан ураты мөһүтэти-стик аһан кэпсэтиһит, хас биердин тэмнэһи хайдых тугу тыһытытын юһиттэри татыһы-таһыты аһан юһитир буолара.

Эдр саһыт саһамыт кэрэ юһиттэри устудьуон сыһарбыт аһытыт куоратын - Иркутскай барахсаны биллэти түмэ түстүбүт да, аһан-санаан аһытыт, эдр саһытытын санаан, ыраас, сьрыдык юһити аһытытар куустарабыт. 1985 сыллаахха Саха сириттэн Хоһоһон аһытын омук тыһын институтун аһытыскай салаатын сэттэ кыһа буолан бүтэриһитит уонна бука бары араас улуустарынан үлэһити тарбаһытытыт. Ол да буоллар, күн бүтүнүгэр дьэри бэйгэ-бэйгитин кыһа сиптөөһитин бастааһа сыдыабыт, кэһи, үбүлэһититтэригэр уонна юм эмэ куоракка тух эмэ наһааһын оскулаһаһына, көрсүтэн, аһытыт юһититин аһытан, аһытылаһытытын таһааран араһсар үлэһиттэригэр.

Кочу уруктуттан спордуһун дырыктам-мыт буолан, устудьуон да буолуот, ол

дырытын салдьаһытытын кириэн барыта сүүрүүнөн, ууга харбаһыһыһан, хайыһарынан үһүһүөтөр, күрэхтэһиттэригэ кыһтан мөһтөөһүтөр. Сарсыарда эрдэ туран сүүрэ барара, ону оссо бийиһи «эрдэ үһүһүннэри юһиттэри» дэри кыһыһары хайыһарыт. Оттон кэһи күһэһэ куһулаан, сарсыарда кэрэ сүүрэ барсар буһуһуһут. Биллэти ити Кочулуун сүүрбүт юһити наһа истиптик санаыбын. Байыһыскай уулуссама саһыы тыһын эдр сиптэһиттэри от-мас сыһынны дьыһытытыт салгына оскулаан аһарга дыһыт тынар. Оо, наһаа да үчүтэй буолара, сарсыарда сана уһуктан эдр куорат күһа-кэрэти тыһык маһардаах, тэһис-тэһи тыһа кырылыһытыт талык маһаах уулуссарынан сиптөөһи сөрүүн салгыны эһитиһи тыһын сүүрэ сыдыар... Иркутскайга уоромнит сыһарытытан биер кэрэ умнууһубат түһүн... Кочу сарсыарда сүүрүтэри туруорһа буһуһу, мөһ олоһор манньык ойдобул суох буолуо эһитэ буолуо, ол иһин киһиэхэ оссо тегүл маһтаннаһын.

Киһи күн бүтүнүгэ дэри талаһа ыһытыт иһитини Мындаһаһыты орто оскулаһыгар үлэһити сыдыар, эһтэх оһону омук тыһыгар уһуйда, үөрөһит оһоһоруттан омук тыһын иһитин татыһытытар аһыһаа суоктар. Амма эһо биер кэрэ бэрээдэгэр - Мындаһаһыта ыл буолан, оһо төрөтөн, дыһа-уот тэһитэн оһоһуһа отучча сыл буолла. Кэрээтэ Мюһаһи бу орто дойдуһтан ыраһаһнык ыһыһан барыар дьэри, спордуһун быраһаһааһа. Кыһытара Сайыһна үрдүк үөрөһи бүтэриэн, туһа киһитэ буһа сыдыар. Кочу төһө да түбүктээх үлэти сьрыһтар, сүһүһүтүн эһтөөһэ иһтэ сыдыар. Сайыһын үрүһ аһа, суората, күөрөһө дэһэй буолар. Иркутскайлаһы дьэһтэһтэри сайыһ аһы

кэригэ Кочубутугар күүтэһидээн, киһи мөһүтэһэ аһааһытытын сөһи, Амма ыраас ууһулар сүтөһөһөн, дыһаһыннээн кэһтэриһитин хайа да соһуруу дойду куордуһааһар ордуһааһыныһытыт. Киһи биллэти даһаны оһо эһтэһиттэри дьобор оһоһуһуһу спордуһун быраһаһааһа, дырыктына сыдыар, ону аһан, араас үрдүк таһымнаах күрэхтэһиттэригэ сиптиһиттэһиттик кыһарытан киһи сөһөр эрэ. Ол күрдүк, быһырыһын Владивосток куоракка ыһытылыгыт бэһтэриэн хайыһардыһытар күрэхтэһиттэригэр 2-с мөһтөөһи ыһытыта, бийыһи эмэ тоһоһуһу ыһыта Дьыһнай Восток күрэхтэһиттэригэр кыһтан, иһон дьыһаһааһа бастаан, 2 кыһыт көмүс мөһтөөһи ылар чьэһо титтэһтэ. Оттон соторуһааһыта, сунуһу ыһыта Финляндия Воксаһути куоратыгар, бэһтэриэн спортсменнар Аан дойдуһааһы чемпионаттарыгар сиптиһиттэһиттик кыһтан, эһтэх кыһтаһыһыттан 10 иһиттэри кэһидэ. Аһа, Финляндияһтан кэһи бараан, уонча хонукка Ижевскай куоракка сүүмэрдөһиттэригэ сыһытыта уонна бу кулун тутар ыһыта Россия чемпионатыгар кыһтан 5,10, 15 бэрээдэгтээх дьыһаһаһааһа бары-ларыгар 1-һы мөһтөөһи ылар, 3 кыһыт көмүс мөһтөөһи ылар чьэһо титтэһтэ! Киһи сөһөр сиптиһиттэ!

Дьэ, оһон эдрдэһи тэһитин ыһыктыһыт сыһытыт сыһааһыһынаах күндү дьуөгэбиттэригэр көһө суогу, үрдүк сиптиһиттэри уонна даһыһылары баҕарабыт!

**Г.П. ЖЕНДРИНСКАЯ,**  
РФ уонһаһи үөрөһтэһитинин  
Ботуоттаах үлэһитэ.





# ХАМАБАТЫК АТЫЫЛААЛЛАР



„Чурапчы“ ТХПК бородууксуйата улууспут ийигэр эрэ буолбакса, республикада, Россияда тиниэ билгэрин, атыыга хамаатык барарын билгэбит. Кооперативныг оторон таһаарбыг аһа-үөлэ Дьокуускайга Бааһынай ырыһагар аһал маҕаһынтга атыылаһар.

Дьокуускайга „Чурапчы“ кооператив Ленин болуоссатын кытылыгыг турар бизэ этээсгээх дыа аллараа өттүгэр атыылыр мизэст арендаһан, „Алас аһа“ дьэн маҕаһынын үлөлөгүгэ. Дьон-

сэргэ сэнгэрэн, бу маҕаһынын бородууксуйатын хамаатык атыылаһаллара.

Быйыл отунуу ыйтан бу маҕаһынын „Сайсары“ бааһынай ырыһагар көбөн үлэлээн эрэр. Ырыһаак үһүс этээнигэр кизг-куон саалага араас улуус атыылааччыллара бааллар. Амма, Таатта, Чурапчы, о.д.а. бородууксуйалара юкүсүлэ атыылаһаллар. Аһа-үөлү атыылаһааны тэнинэн, бу этээскэ араас өнгөнү онорор сулууспалар үлэлэһилэр. Ол курдук кафе, парикмахерскай бааллар, ювелирнай отоһукары, ветеринарнай эмтэри, балговой химияны атыылыһаллар. Элбэх докумуон ирдэммэкс, кыра бырыһаанга харчы иэс ылаахын эмтэ сөп.

„Чурапчы“ ТХПК дьэн аһал суруктаах өстүкүтүгүн отоһулуубут маҕаһынтга (күөскаҕа) киирэн иккэ атыылы турааччылары көрүстүбүт. Биридэстэрэ – сэбидиссэй Ирина Винокурова, иккэлэ – практиканы бара сыдыар атыыныг Мира Захарова. Бу күмүгэ Чурапчыттан кооператив аһын-үөлүн аҕаланнар, ону тутуһаннар, кэпсэтибит тардыла түһөн баран саҕаланна.

Ирина Игнатъевна үлэтин билһинигэр:

–„Чурапчы“ ТХПК маҕаһынын астарыаһыттан үлэлибин. Биридэ үлэбин саҕалаабыт дьонум Наталья Луквица, Евдокия Харлампьева биэлитин уолпускаҕа олороллор. Манна быйыл олунушта көһөн кэлбипит. Нэдиэлэбэ б

күн үлэтибит. Сарсыарда 9-тан күөлө 18 часка дьэри турабыт. Бондизиниэсэ өрүүбүт. Үлэтир усулуобуйабыт тубуста. Дьон-сэргэ ас-үөл атыылаһа анаан-миһэн кэлэр буоланнар, атыылаһааччы элбэх. Чурапчы бородууксуйатын иитэриһиргитир, күөлэр дьоннор бааллар. Бастайаһынай киненэрээхпит. Ордук үрүг аһы, арыны, ыһаһамыг эти ыһаллар. Кооперативныг бородууксуйатын — пельмени, голубцыны, фрикаделькалары, кэпсэтигэри, тофеллэри, фаршы, купаты, о.д.а. атыыга таһаарабыт. Эт хаан, быар тута атыыга барыттар. Үрүг аһан сүөгэй, күөрчэх үүгэ, чохсон, творог, 1,5 килограм 5 килограм быттыт-калаах ыраас уу атыыланар. Балары барытын холодильника туруорабыт. Үп-харчы килтирибит элбэтэ. Табыллыбыг күммүтүгэр 70 - 90 тыһ. солк. килтирөбүт. Бородууксуйабытын сайааһанан күмүгэр аҕдалаллар.

Соторутааһыта туһанааччы аһан дойдутааһы күнүгэр аһамыг декада чэрчитинэн, ырыһаактылар антибиотига суох, чэпкөн аһылыгы тэнигэр-тардытар суруктаах дьаарбанка ыттылыһна. Барыта 12 тэрипэ кыһынна. Ол ийигэр Сунтаар Тойбохойуттан, „Сахаагропродукт“, „Чурапчы“, „Таатта“, „Берто Ас“, о.д.а. бааллар. Итинэ кыттаммыг, биридэбил бирис, сертификатыбыг. Бу кэпсэтэр кэммитигэр иккэ



кырдыас кэлэн арыны, күөрчэх үүгэ атыылаһан бердйлар. Афанасьева дьэн куорат олохтоохторо эбит. „Бэйэбит – чурапчыларбыт, кэргэниилэрбит. Дойдубут аһын-үөлүн аҕабыт. Эппит дойдубуттан хааччылар. Оннооһор собо балыктытын бэйэбит иһин эрэ сиибит. Үрүг аһы күөлэ сыдыан бу маҕаһынтан ыһабыт. „Чурапчы“ кооперативка биһилини аһынан-үөлүнэн хааччыарын иһин маһталытын тэргэ“, – дэһитэр.

## УЛУУСКА ҮНАХ СҮӨҮ АХСААНА

Наслега	КРС			в т.ч. коров		
	2016 г.	2015 г.	темп роста %	2016 год	2015 год	темп роста %
Алагарская	1078	933	115,5	368	360	102,2
Бахсытская	1250	1143	109,4	463	465	99,6
Болтогинская	888	883	100,6	296	292	101,4
Болугурская	1493	1382	108,0	733	587	124,9
Арылахская	929	923	100,7	356	350	101,7
Кытанахская	906	1092	83,0	268	373	71,8
Мугудайская	1403	1344	104,4	543	507	107,1
Ожулунская	1725	1605	107,5	701	649	108,0
Соловьевская	1357	1557	87,2	591	606	97,5
Сыланская	2208	2151	102,6	814	775	105,0
Телейская	882	883	99,9	311	291	106,9
Хадарская	1091	1073	101,7	410	405	101,2
Хатылынская	1030	1003	102,7	363	403	90,1
Хаяхсытская	929	1050	88,5	313	379	82,6
Хоптогинская	1954	1975	98,9	692	723	95,7
Чакырская	1350	1316	102,6	530	517	102,5
Чурапчинская	1045	1237	84,5	361	441	81,9
<b>По улуусу:</b>	<b>21518</b>	<b>21550</b>	<b>99,9</b>	<b>8113</b>	<b>8123</b>	<b>99,9</b>

Таблицаҕа касторун курдук быйылгы кыстыкка улуус үрдүнэн 21518 ынах сүөһү (ол ийигэр 8113 ынах) кыстаан турар. Ити былырын кыттаан уолсай ахсаанынан 32-нэн, ынахса 10-нан аһыйах. Оттон сылгы ахсаана 15750 буолан 605 тобонон эбиллибит. Ол ийигэр бизэ 63 эбиллэнэ.

Бу -- иитэриһинэй

## УЛУУСКА СЫЛГЫ АХСААНА

	Лошади			в т.ч. кобыл		
	2016 год	2015 год	темп роста, %	2016 год	2015 год	темп роста, %
Алагарская	801	693	115,6	556	475	117,1
Бахсытская	428	349	122,6	243	238	102,1
Болтогинская	1007	984	102,3	725	702	103,3
Болугурская	1141	1062	107,4	764	727	105,1
Арылахская	799	765	104,4	552	575	96,0
Кытанахская	818	932	87,8	598	686	87,2
Мугудайская	1159	1072	108,1	768	730	105,2
Ожулунская	1384	1369	101,1	918	1000	91,8
Соловьевская	913	782	116,8	607	511	118,8
Сыланская	1692	1628	103,9	1176	1140	103,2
Телейская	559	555	100,7	365	377	96,8
Хадарская	497	486	102,3	323	281	114,9
Хатылынская	1051	1060	99,2	651	757	86,0
Хаяхсытская	618	674	91,7	427	493	86,6
Хоптогинская	1292	1228	105,2	883	830	106,4
Чакырская	821	740	110,9	516	487	106,0
Чурапчинская	770	766	100,5	540	540	100,0
<b>По улуусу:</b>	<b>15750</b>	<b>15145</b>	<b>104,0</b>	<b>10612</b>	<b>10549</b>	<b>100,6</b>

## ҮҮТ ТУҢУНАН СОРОХ ЧАХЧЫЛАР

Биологтар сиргэ 5500 кэринэ үүтүнэн эмсэхтэнэр көрүнүгү баар дьэн аадаллар. Бары билгэритинэн, үүтүнэн эмсэхтэнэччилэр дьэн оһолорун тыһаһаһтыы төрөтөр харамайдар аһтаналлар. Билгэн турар, кэлигэр ортолоругар киһи эмтэ. Ханнык баһарар харамайга ийтин үүгэ организмга сайырыгар, туруктаах буларыгар туох баар наадалаах вешестволары, битэмиянэри билгэрэр. Оһон, ханнык эмэ биричинэһөн, сана төрөөх ийтин үүтүнэн аһаабатах буһулаһында, организмга ситэ сайдыбакаа, ааһарат буһар.

Бейтин көрүгэр наадалаах вешестволарынан ордук баай. Үүтүнэн эмсэхтэнэр харамайдар: сир аһыгар, сиргэ, уута уонна салгыһыта олуктоохторго араһаллар.



Үүтүнэн эмсэхтэнэр хас биридэни харамай симэниин састаба туһунан, Сыһыарыһы батмигэтэ Алексей СЛЕПЦОВ.

Харамай көрүгэ	Уу	Белок	Сыа	Лактоза	Күл
Ынах	88,0	3,0	3,5	4,9	0,8
Коза	88,9	3,3	4,1	4,4	0,8
Овца	83,6	5,1	6,2	4,2	0,9
Буйволица	82,9	4,6	7,5	4,2	0,8
Тыһы ик	84,0	5,0	6,5	5,6	0,9
Бизэ	89,7	2,2	1,9	5,8	0,3
Верблюдица	86,5	4,0	3,0	5,7	0,8
Ослица	90,0	1,9	1,4	6,2	0,5
Зебу	86,2	3,0	4,8	5,3	0,7
Таба	67,7	10,9	17,1	2,8	1,5
Сибиниһыэ	86,0	7,2	4,6	3,1	1,1
Слониха	67,8	3,1	19,6	3,8	0,6
Дельфин	48,8	5,6	45,0	1,4	0,6
Книг	45,7	12,0	42,0	1,5	0,9



